

Uslovi koje treba da ispunjavaju životinje donatori

Životinje donatori treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- a) da su najmanje prethodnih šest mjeseci provele na području Crne Gore ili u drugoj državi gdje se sakupljaju embrioni;
- b) najmanje 30 dana prije sakupljanja embriona su provele u stadu porijekla;
- c) da potiču iz stada koja su:
 - službeno slobodna od tuberkuloze,
 - službeno slobodna od bruceloze ili slobodna od bruceloze,
 - slobodna od enzootske leukoze goveda.
- d) da se tokom prethodne godine nijesu držale u stadu (ili stadima) u kojima je bilo kliničkih simptoma infektivnog govedeg rinotraheitisa/infektivnog pustuloznog vulvovaginitisa.

Izuzetno od stava 1 tačka c alineja 3, životinje mogu da potiču iz jednog ili više stada u kojem postoji enzootska leukoza goveda, a za koje su dobijene veterinarske potvrde da tokom posljednje tri godine nije bilo kliničkih slučajeva enzootske leukoze goveda.

Životinje donatori na dan uzimanja embriona treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- a) potiču sa gazdinstva koje nije pod veterinarskim mjerama zabrane ili karantina;
- b) ne pokazuje bilo kakve kliničke simptome bolesti.

Uslovi iz st. 1 do 3 ovog priloga se primjenjuju i na žive životinje predviđene za donatore, od kojih će se jajne ćelije dobijati ispiranjem ili odstranjivanjem jajnika.

Životinje koje se koriste kao donatori za jajnike i ostala tkiva koja se uzimaju poslije klanja u klanici, ne smiju da potiču sa gazdinstva na koje se primjenjuju zabrane zbog bolesti životinja i ne smiju da budu određene za klanje kao dio nacionalnog programa suzbijanja bolesti.

Klanica u kojoj se jajnici i ostala tkiva uzimaju ne smije se nalaziti u zoni na koju se primjenjuju mjere zabrane ili karantina.

Dio 1

Uslovi koje treba da ispunjavaju stručni timovi za prikupljanje i proizvodnju embriona

Stručni tim za sakupljanje embriona čine jedan ili više veterinara ili jedan ili više tehničara koji su pod nadzorom službenog veterinara i koji treba da:

- 1) sakupljanje i proizvodnju embriona sprovode pod nadzorom veterinara tima i da je
- 2) ima stacionarnu laboratoriju ili pokretnu laboratoriju gdje se embrioni mogu ispitati, obraditi i pakovati, a koja se sastoji najmanje od radne površine, mikroskopa i opreme za zamrzavanje.

Stacionarna laboratorija treba da ima:

- prostoriju za rukovanje sa embrionima koja je smještena neposredno do, ali fizički odvojena od prostora u kojem se manipulše životinjama donatorima tokom sakupljanja,
- prostoriju ili prostor opremljenu priborom za čišćenje i sterilizaciju instrumenata i opreme koja se koristi prilikom sakupljanja i rukovanja embrionima,
- u slučaju kada je potrebno sprovesti mikromanipulaciju embriona koja zahtijeva prodiranje u *zona pellucida*, postupak se obavlja u odgovarajućim jedinicama za laminarno strujanje koje su očišćene i dezinfikovane između pojedinih serija embriona;

Pokretna laboratorija se sastoji najmanje od radne površine, mikroskopa i opreme za zamrzavanje u slučaju pokretne laboratorije treba da ima na raspolaganju posebno opremljeni dio vozila koji se sastoji od dva odvojena dijela:

- jednog za ispitivanje i rukovanje embrionima koji je čisti dio, i
- drugog za smještaj opreme i materijala koji su bili korišteni u kontaktu sa životinjama donatorima.

Pokretna laboratorija uvijek mora da bude u kontaktu sa stacionarnom laboratorijom kako bi se osigurala sterilizacija opreme i priprema ostalih proizvoda potrebnih za sakupljanje i rukovanje embrionima.

Tim za proizvodnju embriona treba da ima:

- 1) stručno osposobljeno lice za suzbijanje bolesti i laboratorijske tehnike, posebno u postupcima pri radu u sterilnim uslovima;
- 2) stacionarnu laboratoriju za proizvodnju embriona, koja ima:
 - odgovarajuću opremu i uređaje, uključujući posebnu prostoriju za uzimanje jajnih ćelija iz jajovoda, kao i posebne prostorije ili prostore za obradu jajnih ćelija i embriona, kao i za skladištenje embriona,
 - uređaj za laminarno strujanje za obradu svih jajnih ćelija, sjemena i embriona, s tim da se centrifugovanje sjemena može sprovesti van uređaja za laminarno strujanje, pod uslovom da su preduzete sve higijenske mjere predostrožnosti;
- 3) odgovarajuću opremu za prikupljanje i prevoz jajovoda i drugih tkiva do laboratorije na higijenski i siguran način, u slučaju kada se jajne ćelije i ostala tkiva prikupljaju u klanici.

Dio 2

Način sakupljanja, proizvodnje, obrade, skladištenja i prevoza embriona

1. Sakupljanje i obrada

- a) stručni timovi za uzimanje embriona, embrione sakupljaju i obrađuju na način da ne dođu u dodir sa bilo kojom drugom pošiljkom embriona koja ne ispunjava zahtjeve ovog pravilnika;
- b) embrioni se sakupljaju na mjestu koje je izolovano od ostalih prostora ili dijelova prostorija ili gazdinstva, a koje je u dobrom stanju i jednostavno za čišćenje i dezinfekciju;
- c) embrioni se obrađuju (ispituju, peru, tretiraju i stavljaju u označene sterilne kontejnere) u stacionarnoj ili pokretnoj laboratoriji koja se ne nalazi na području pod ograničenjem ili mjerama karantina;
- d) sva oprema koja se tokom sakupljanja i obrade dolazi u dodir sa embrionima ili životinjama donatorima mora se jednokratno koristiti ili odgovarajuće dezinfikovati ili sterilisati prije upotrebe;
- e) proizvodi životinjskog porijekla koji se koriste tokom sakupljanja embriona i koji se koriste u transportnom medijumu treba da su dobijeni iz izvora koji ne predstavljaju rizik za zdravlje životinja ili su prije korišćenja obrađeni radi sprječavanja tog rizika;
- f) medijumi se sterilišu u skladu sa metodama priručnika Međunarodnog društva za prenos embriona (IETS), a antibiotici se mogu dodavati medijumima u skladu sa tim priručnikom;
- g) pajete za skladištenje i pajete za prevoz treba da su dezinfikovane ili sterilisane prije početka svakog punjenja;
- h) sredstvo za zamrzavanje ne smije da bude korišćeno za zamrzavanje drugih proizvoda životinjskog porijekla;
- i) svaki kontejner sa embrionima kao i kontejneri za skladištenje i prevoz treba da su jasno označeni šifrom radi utvrđivanja datuma sakupljanja embriona, rase i identifikacije donatora mužjaka i ženke i identifikacionog broja tima;
- j) svaki embrion treba da se najmanje deset puta ispre u posebnom medijumu za embrione koji se svaki put mijenja i koji sadrži tripsin, u skladu sa međunarodno priznatim postupcima, a svako ispiranje se vrši u najmanje stotrukum razrijeđenju prethodnog ispiranja, a za prenos embriona se svaki put upotrijebljava sterilna mikropipeta;
- k) nakon posljednjeg ispiranja, svi embrioni se mikroskopski pregledaju uvećanjem od najmanje 50 puta, na cijeloj površini, radi utvrđivanja neoštećenosti *zone pellucide* i treba da su slobodni od prijanjajućeg materijala, mikromanipulacija koja zahtijeva prodiranje u zonu *pellucida* treba da se sprovodi u jedinicama koje su odobrene za tu namjenu, i nakon posljednjeg ispiranja i pregleda, a te mikromanipulacije se mogu sprovoditi samo na embrionu koji ima intaktnu *zona pellucida*;
- l) pošiljka embriona koja je uspješno prošla ispitivanje iz tačke k) stavlja se u sterilni kontejner označen u skladu s tačkom i) koji se odmah pečatira;
- m) prema potrebi, embrioni se zamrzavaju što je prije moguće i skladište na mjesto pod kontrolom veterinara tima;
- n) svaki stručni tim za uzimanje embriona treba da dostavi uzorke uzete od medijuma za ispiranje, medijuma za pranje, dezintegriranih embriona, neoplođenih jajnih ćelija, koji su nastali kao rezultat njihove aktivnosti a u svrhu službenog ispitivanja na bakterijsku i virusnu kontaminaciju;
- o) stručni tim za sakupljanje mora da vodi evidenciju svojih aktivnosti o uzimanju embriona tokom 12 mjeseci prije i 12 mjeseci poslije skladištenja, uključujući:
 - rasu, starost i identifikaciju životinja donatora,
 - mjesto sakupljanja, obrade i skladištenja embriona koje je tim prikupio,
 - identifikaciju embriona zajedno sa detaljima o njihovom odredištu ako je poznato,
 - pojedinosti mikromanipulacionih tehnika koje se sprovode na embrionima, a uključuju prodiranje u *zona pellucida* ili druge tehnike kao što su oplodnja *in vitro* i/ili kultivisanje *in vitro*, a za embrione dobijene oplodnjom *in vitro*, identifikacija embriona se može sprovesti na bazi pojedinačne serije embriona i mora sadržati podatke o datumu i mjestu prikupljanja jajovoda i/ili jajnih ćelija, uz mogućnost identifikacije gazdinstva porijekla životinja donatora.

Odredbe tač. (a) do (o) ovog dijela primjenjuju se, prema potrebi, na prikupljanje, preradu, skladištenje i prevoz jajovoda, jajnih ćelija i drugih tkiva za korištenje u oplodnji *in vitro* i/ili kultivisanju *in vitro*, kao i dodatni uslovi, i to:

- p) jajovodi i druga tkiva mogu da se prikupljaju u odobrenoj klanici, koja je pod nadzorom službenog veterinara u kojoj se obavljaju *ante i post mortem* pregled donatora;
- r) materijali i oprema koji dolaze u direktan kontakt sa jajovodima i drugim tkivima moraju se sterilisati prije upotrebe i koristiti poslije sterilizacije isključivo za te svrhe, a za jajne ćelije i embrione iz drugih serija životinja donatora mora se koristiti posebna oprema;
- s) jajovodi i druga tkiva mogu se unijeti u laboratoriju iz stava 5 Dio 1 ovog priloga tek nakon završetka *post-mortem* kontrole donatora, a ako je pronađena neka bolest u pojedinoj seriji donatora, ili kod drugih životinja zaklanih u toj klanici toga dana, sva tkiva iz te serije ne smiju se koristiti za dalju upotrebu;
- t) postupak ispiranja i ispitivanja sprovodi se nakon završenog postupka kultivisanja;
- u) svaka mikromanipulacija koja uključuje prodiranje u *zona pellucida* sprovodi se u skladu sa odredbama tačke k), nakon što su završeni postupci utvrđeni u tački u) ovog dijela;
- v) embrioni iz iste serije donator moraju se skladištiti u istoj ampuli/pipeti.

2. Skladištenje

Stručni timovi za uzimanje ili proizvodnju embriona moraju da obezbijede da su embrioni skladišteni na odgovarajućim temperaturama u prostorima koje treba da:

- a) imaju najmanje jednu prostoriju koja se može zaključati, namijenjenu isključivo skladištenju embriona;
- b) budu jednostavni za čišćenje i dezinfekciju;
- c) budu pod nadzorom službenog veterinara.

Stručni timovi vode evidenciju o svim unošenjima i iznošenjima embriona, uz obavezno unošenje konačnog odredišta embriona.

Nadležni organ može odobriti skladištenje sjemena koje ispunjava odredbe iz propisa koji uređuje oblast uslova za veterinarske organizacije za sakupljanje i skladištenje sjemena za vještačko osjemenjavanje goveda i stavljanje u promet odobrenim prostorima za skladištenje embriona.

3. Prevoz

Embrioni koji su namijenjeni stavljanju u promet prevoze se u zapečaćenim kontejnerima od prostorija za skladištenje do odredišta u zadovoljavajućim higijenskim uslovima.

Kontejneri moraju da budu označeni tako da je broj koji je naveden na kontejnerima identičan broju sertifikata o zdravlju životinja.

Obrazac 1

Evropska unija

Embrioni domaćih životinja vrste goveda

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci	1.1. Pošiljalac ☐ Ime Adresa Poštanski br.		1.2. Referentni broj sertifikata		1.2a Lokalni referentni broj	
			1.3. Centralni nadležni organ			
			1.4. Lokalni nadležni organ			
	1.5 Primalac Ime Adresa Poštanski br.		1.6. Broj(evi) srodnih originalnih sertifikata			
			1.7.			
	1.8. Država porijekla Oznaka ISO		1.9.Regija porijekla Oznaka		1.10.Država odredišta ISO oznaka	
					1.11 Regija odredišta Oznaka	
	1.12 Mjesto porijekla Odobreni organ ☐ Tim za embrione ☐ Naziv Broj odobrenja Adresa Poštanski br.		1.13.Mjesto odredišta Odobreni organ ☐ Tim za embrione ☐ Gazdinstvo ☐ Ostalo ☐ Naziv Broj odobrenja Adresa Poštanski br.			
	1.14		1.15			
	1.16 Transportno sredstvo Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐ Kamion ☐ Ostalo ☐ Identifikacija		1.17			
1.18. Vrsta životinje/proizvoda					1.19. Tarifna oznaka (HS broj)	
					1.20.Količina	

1.21.		1.22. Broj paketa	
1.23. Broj kontejnera/broj plombe		1.24.	
1.25. Životinje sertifikovane za/proizvodi sertifikovani za:			
Vještačko razmnožavanje			
1.26. Provoz kroz treću zemlju		1.27. Provoz kroz države članice EU	
Treća zemlja ISO oznaka		Država članica ISO oznaka	
Ulazno mjesto Kod		Država članica ISO oznaka	
Izlazno mjesto Broj graničnog inspekcijskog mjesta		Država članica ISO oznaka	
1.28. Izvoz		1.29.	
Treća zemlja ISO oznaka			
Izlazno mjesto Kod			
1.30.			
1.31. Identifikacija pošiljke			
Vrsta(Naučninaziv)	Identifikaciona oznaka	Kategorija	Broj odobrenja tima

	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referentni broj sertifikata	II.b.
	Ja dolje potpisani službeni veterinar ovim potvrđujem da su embrioni u ovom sertifikatu: II.1. sakupljeni, obrađeni i skladišteni u skladu sa Prilogom A Direktive 89/556/EEZ; II.2. poslati na mjesto u tovara u plombiranim kontejnerima u skladu sa Prilogom A Direktive 89/556/EEZ; II.3. porijeklom od goveda donatora koji su u skladu sa Prilogom B Direktive 89/556/EEZ; II.4. začeti ili vještačkim osjemenjavanjem ili <i>in vitro</i> oplodnjom ⁽¹⁾ upotrebom sjemena porijeklom iz centra za sakupljanje ili skladištenje sjemena odobrenih u skladu sa Direktivom 88/407/EEZ i smještenih u državi članici Evropske unije ili u trećoj zemlji navedenoj u Prilogu I Odluci Komisije 2004/639/EZ ⁽¹⁾ ⁽²⁾. Napomene Dio II.: ⁽¹⁾ Prekrižiti nepotrebno. ⁽²⁾ SL L 292, 15.9.2004., str 7292, 15.9.2004., str 21 ⁽³⁾ (Rubrika I.6. u dijelu I.): U slučaju uvezenih embriona, unijeti broj uvoznog sertifikata. ⁽⁴⁾ (Rubrika I.31. u dijelu I.): Identifikacijska oznaka: odgovara pojedinostima koje identifikuju krave donatore i datumu sakupljanja na pajeti. Kategorija: navesti ako se radi o (a) prodiranju ili (b) neprodiranju u jajnu ovojnicu (<i>zona pellucida</i>).		
Dio II: Sertifikacija	Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima): Lokalana veterinarska jedinica: Datum: Pečat Kvalifikacija i zvanje: Broj LVJ-a: Potpis:		

Crna Gora

Obrazac 2

Embrioni domaćih životinja vrste goveda
dobijeni *in vivo*

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci	1.1.		1.2. Referentni broj sertifikata		1.2a		
	Pošiljalac						
	Ime		1.3. Centralni nadležni organ				
	Adresa		1.4. Lokalni nadležni organ				
	Telefon						
	1.5.		1.6.				
	Primalac		Osoba dogovorna za pošiljku u Crnoj Gori				
	Ime		Ime				
	Adresa		Adresa				
	Poštanski br.		Poštanski br.				
Telefon		Telefon					
1.7. Država porijekla		1.8. Regija porijekla		1.9. Država odredišta		1.10. Regija odredišta	
Oznaka ISO		Oznaka		ISO oznaka		Oznaka	
1.11. Mjesto porijekala				1.12. Mjesto odredišta			
Naziv		Odobreni broj		Naziv			
Adresa				Adresa			
Naziv		Odobreni broj		Poštanski br.			
Adresa							
1.13. Mjesto utovara				1.14. Datum otpreme			
1.15. Transportno sredstvo				1.16. Ulazno granično inspekcijsko mjesto u Crnoj Gori			
Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐							
Kamion ☐ Ostalo ☐							
Identifikacija: Upućivanje na dokumente				1.17.			
1.18. Opis pošiljke						1.19. Tarifna oznaka (HS broj) 05 11 99 85	
						1.20. Količina	

1.21.		1.22. Broj paketa	
1.23. Broj kontejnera/broj plombe		1.24.	
1.25. Pošiljka sertifikovana za: Vještačko osjemenjavanje			
1.26. Provoz kroz treću zemlju preko Crne Gore Treća zemlja ISO oznaka		1.27. Za uvoz ili ulazu u Crnu Goru	
1.28. Identifikacija pošiljke			
Vrsta (Naučni naziv)	Rasa donatora	Kategorija	Identifikacija Datum Datum zamrzavanja Broj odobrenja tima Količina

II. Podaci o zdravlju	II.a. Referentni broj sertifikata	II.b.
Ja, dolje potpisanj službeni veterinar.....potvrđujem:		
II.1. Embrioni za izvoz:		
II.1.1. sakupljeni su u zemlji izvoznici, koja je na bazi službenih nalaza:		
II.1.1.1. bila slobodna od goveda kuge tijekom 12 mjeseci prije njihovog sakupljanja		
(¹)ili II.1.1.2. bila slobodna od bolesti slinavke i šapa i bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihovog sakupljanja i vakcinacija protiv slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože nije sprovedena tokom tog razdoblja.		
(¹) ili II.1.1.2.nije bila slobodna od bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihovog sakupljanja i/ili je sprovedena vakcinacija protiv bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom tog perioda, i:		
— jajna ovojnica (zona pellucida) embriona nije probijena,		
— embrioni su bili skladišteni u odobrenim uslovima tokom najmanje 30 dana neposredno nakon njihovog sakupljanja,		
— ženkedonatori potiču sa gazdinstava na kojem nijedna životinja nije bila vakcinisana protiv bolesti slinavke i šapa ili kvrgave kože u razdoblju od 30 dana prije sakupljanja i nijedna životinja vrsta prijemčiva na bolest nije pokazivala kliničke znakove slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože u periodu od 30 dana prije i najmanje 30 dana nakon sakupljanja embriona.		
II.1.2. sakupio ih je tim za sakupljanje embriona (³):		
— ispunjava uslove iz Priloga 1 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda;		
— koji je obavio sakupljanje, obradu, skladištenje i prevoz embriona u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika o bližim uslovima zapromet i uvoz embriona goveda;		
— koji je najmanje dva puta godišnje podvrgnut inspekciji od strane službenog veterinar.		
II.1.3. sakupljeni su i obrađeni u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože tijekom 30 dana neposredno prije njihovog sakupljanja i sve do otpeme u Crnu Goru u slučaju svježih embriona, ili tokom 30 dana nakon sakupljanja u slučaju embriona koji podliježu obaveznom skladištenju od najmanje 30 dana u skladu sa tačkom II.1 .1.2.		
II.1.4. od trenutka sakupljanja do 30 dana nakon toga ili, u slučaju svježih embriona sve do dana njihovog otpremanja u Crnu Goru oni su bili skladišteni u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože.		
II.1.5. sakupljeni su od ženki donatora koje:		
II.1.5.1. su bile smještene tokom 30 dana neposredno prije sakupljanja u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože.		
II.1.5.2. nijesu pokazivale bilo kakve kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja;		
II.1.5.3. boravile su šest mjeseci neposredno prije sakupljanja na području države izvoznice u najviše dva stada:		
— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od tuberkuloze,		
— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od bruceloze,		
— koja su tokom prethodne tri godine bila slobodna od enzootske leukoze goveda ili u kojima nijedno govedo nije pokazivalo kliničke znakove enzootske leukoze goveda,		
— u kojima ni jedno govedo tokom prethodnih 12 mjeseci nije pokazivalo znakove infektivnog rinotrehitisa goveda/ infektivnog pustuloznog vulvovaginitisa.		
II.1.6. Embrioni za izvoz dobijeni su vještačkim osjemenjivanjem primjenom sjemena iz centara za sakupljanje ili skladištenje sjemena dobijenim za sakupljanje, obradu i/ili skladištenje sjemena od strane nadležnog organa treće zemlje ili njenog dijela na spisku u Prilogu I. Provedbenoj odluci 2011/630/EU (⁴) ili nadležnog organa države članice.		
Napomene Dio II.:		
Rubrika 1.6.: Osoba odgovorna za pošiljku u EU, pa se rubrika ispunjava samo ako je sertifikat za pošiljku u provozu.		
Rubrika I.11.: Mjesto porijekla mora odgovarati odobrenom timu za sakupljanje embriona iz kojeg se embrioni otpremaju u Crnu Goru i koji je na spisku, u skladu sačlanom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda, na internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ove_bovine/ova_embryos_en.htm		

Dio II: Sertifikacija

	Rubrika I.22.. broj pakovanja mora odgovarati broju kontejnera, Rubrika 123.: navodi se identifikacija kontejnera i broj plombe. Rubrika I.26.. ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.27.. ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.28.. Vrste: odaberite između „<i>Bos taurus</i>“, „<i>Bison bison</i>“ ili „<i>Bubalus bubalis</i>“, prema potrebi. <i>Kategorija</i>: odaberite „<i>in vivo</i> dobiveni zameci“ <i>Identifikacijadonatora</i> mora odgovarati službenoj identifikaciji životinje. <i>Datum sakupljanja</i> mora se navesti u sledećem formatu: dd.mm.gggg. Odobreni broj tima: mora odgovarati timu za sakupljanje koji je embrione sakupio, obradio i skladištio; a koji je naveden u skladu sa članom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda na internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ove_bovine/ova_embryos_en.htm Dio II.: (¹) Prekrižiti nepotrebno. (²) (²) Samo treće zemlje na spisku u Prilogu I. Odluci 2006/168/EZ. (³) Samo timovi za sakupljanje embriona na popisu u skladu sa članom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda na internet stranici Komisije http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ove_bovine/ova_embryos_en.htm (⁴) SL L 247, 24.9.2011., str. 32. — Potpis i pečat moraju biti drugačije boje od boje štampe.
	Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima): Datum: Pečat Potpis: Kvalifikacija i zvanje:

Crna Gora

Embrioni domaćih životinja vrste goveda dobijeni *in vitro* sjemenom koje potiče iz zemalja
Evropske unije

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci	1.1. Pošiljalac Ime Adresa Telefon		1.2. Referentni broj sertifikata		1.2a	
			1.3. Centralni nadležni organ			
			1.4. Lokalni nadležni organ			
			1.5. Primalac Ime Adresa Poštanski br. Telefon			
	1.6. Osoba dogovorna za pošiljku u Crnoj Gori Ime Adresa Poštanski br. Telefon					
	1.7. Država porijekla Oznaka ISO		1.8. Regija porijekla Oznaka		1.9. Država odredišta ISO oznaka	
					1.10. Regija odredišta Oznaka	
	1.11. Mjesto porijekla Naziv Adresa Naziv Adresa Naziv Adresa		Odobreni broj Odobreni broj Odobreni broj		1.12. Mjesto odredišta Naziv Adresa Poštanski br.	
	1.13. Mjesto utovara		1.14. Datum otpreme			
	1.15. Transportno sredstvo Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐ Kamion ☐ Ostalo ☐ Identifikacija: Upućivanje na dokumente				1.16. Ulazno granično inspekcijско mjesto u Crnoj Gori	
				1.17.		
1.18. Opis pošiljke				1.19. Tarifna oznaka (HS broj) 05 11 99 85		
				1.20. Količina		

1.21.		1.22. Broj paketa	
1.23. Broj kontejnera/broj plombe		1.24.	
1.25. Pošiljka sertifikovana za: Vještačko osjemenjavanje			
1.26. Provoz kroz treću zemlju preko Crne Gore TrećazemljajISOznaka		1.27. Za uvoz ili ulazu u Crnu Goru	
1.28. Identifikacijapošiljke			
Vrsta (Naučninaziv)	Rasa donatora	Kategorija	Identifikacija Datum Datum zamrzavanja Broj odobrenja tima Količina

	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referentni broj sertifikata	II.b.
Dio II: Sertifikacija	Ja, dolje potpisanj službeni veterinar.....potvrđujem:		
	II.1. Embrioni za izvoz:		
	II.1.1. sakupljeni su u zemlj izvoznici, koja je na bazi službenih nalaza:		
	II.1.1.1. bila slobodna od goveda kuge tijekom 12 mjeseci prije njihove proizvodnje;		
	(1) ili II.1.1.2. bila slobodna od bolesti slinavke i šapa i bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihove proizvodnje i vakcinacija protiv slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože nije sprovedeno tokom tog razdoblja.		
	(1) ili II.1.1.2.nije bila slobodna od bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihove proizvodnje i/ili je sprovedena vakcinacija protiv bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom tog perioda, i:		
	— embrioni su proizvedeni bez probijanja jajane ovojnice (<i>zona pellucida</i>),		
	— embrioni su bili skladišteni u odobrenim uslovima tokom najmanje 30 dana neposredno nakon njihove proizvodnje,		
	— ženke donatori potiču sa gazdinstava na kojem nijedna životinja nije bila vakcinisana protiv bolesti slinavke i šapa ili kvrgave kože u razdoblju od 30 dana prije sakupljanja i nijedna životinja vrsta prijemčiva na bolest nije pokazivala kliničke znakove slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože u periodu od 30 dana prije i najmanje 30 dana nakon jajnih ćelija.		
	II.1.2. proizveo ih je tim za proizvodnju embriona (3):		
— ispunjava uslove iz Priloga 1 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda;			
— koji je obavio proizvodnju, obradu, skladištenje i prevoz embriona u skalu sa Prilogom 1 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda;			
— koji je najmanje dva puta godišnje podvrgnut inspekciji od strane službenog veterinar.			
II.2. Jajne ćelije korišćene u proizvodnji embriona za izvoz sakupljene su i obrađeni u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože tijekom 30 dana neposredno prije njihovog sakupljanja i sve do otpeme u Crnu Goru u slučaju svježih embriona, ili tokom 30 dana nakon sakupljanja u slučaju embriona koji podliježu obaveznom skladištenju od najmanje 30 dana u skladu sa tačkom II.1 .1.2.			
II.3. Od trenutka sakupljanja jajanih ćelija do 30 dana nakon toga ili, u slučaju svježih embriona sve do dana njihovog otpremanja u Crnu Goru oni su bili skladišteni u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože.			
II.4. Ženke donatori jajnih ćelija korištenih za proizvodnju embriona za izvoz:			
II.4.1. su bile smještene tokom 30 dana neposredno prije sakupljanja jajanih ćelija u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože.			
II.4.2. nijesu pokazivale bilo kakve kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja;			
II.4.3.boravile su šest mjeseci neposredno prije sakupljanja na području države izvoznice u najviše dva stada:			
— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od tuberkuloze,			
— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od bruceloze,			
— koja su tokom prethodne tri godine bila slobodna od enzootske leukoze goveda ili u kojima nijedno govedo nije pokazivalo kliničke znakove enzootske leukoze goveda,			
— u kojima ni jedno govedo tokom prethodnih 12 mjeseci nije pokazivalo znakove infektivnog rinotreheitisa goveda/ infektivnog pustuloznog vulvovaginitisa.			
(1) ili (II.4.4. držane su u državi ili zoni slobodnoj od virusa bolesti plavog jezika najmanje 60 dana prije ili tokom sakupljanja jajanih ćelija)			
(1) ili (II.4.4. držane su tokom sezonski slobodnog razdoblja ili zaštićene od vektora najmanje 60 dana prije i tokom sakupljanja jajanih ćelija, a embrioni su proizvedeni bez prodiranja u jajnu ovojnicu (<i>zona pellucida</i>), osim ako su ženke donatori podvrgnute serološkom testu za otkrivanje antitijelaprotiv virusa bolesti plavog jezika, sprovedenom u skladusa Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za kopnene životinje OIE-a sa negativnim rezultatima, između 21. i 60. dana nakon sakupljanja i embrioniskladišteni najmanje 30 dana.)			
(1) ili (II.4.4. podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje antitijela protiv virusa bolesti plavog jezika, sprovedenom u skladusa Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za kopnene životinje OIE-a sa negativnim rezultatima, između 21. i 60. dana nakon sakupljanja i embrioniskladišteni najmanje 30 dana.)			
(1) ili (II.4.4. podvrgnute su testu identifikacije uzročnika, provedenom u skladu s Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za			

	kopnene životinje OIE-a na uzorku krvi uzetom na dan sakupljanja ili na dan klanja sanegativnim rezultatom — a embrioni su bili proizvedeni, u posljednjem slučaju, bez prodiranja u jajnu ovojnicu.) II.5. Embrioni za izvoz dobijeni su <i>in vitro</i> oplodnjom uz primjenu sjemena koje potiče iz centara za sakupljanje ili skladištenje sjemena: ⁽¹⁾ ili (II.5.1. odobrenim u skladu sa članom 5. stavom 1. Direktive 88/407/EEZ i smještenim u državi članici Europske unije i sjeme uslovePravilnika o uslovima za veterinarske organizacije za sakupljanje i skladištenje sjemena za vještačko osjemenjavanje goveda i stavljanje u promet.) ⁽¹⁾ ili (II.5.1. odobrenim u skladu sačlanom 9. stavom 1. Direktive 88/407/EEZ i smještenim u trećoj zemlji ili njenom dijelu na Prilogu I. Provedbenoj odluci Komisije 2011/630/EU i sjeme ispunjava uslove iz odjeljka A dijela 1. Priloga II. toj Odluci.) Napomene Dio II.: Rubrika 1.6.: Osoba odgovorna za pošiljku u EU, pa se rubrika ispunjava samo ako je certifikat za pošiljku u provozu. Rubrika I.11.: Mjesto porijekla mora odgovarati odobrenom timu za proizvodnjuembriona iz kojeg se embrioni otpremaju u Crnu Goru i koji je na popis u skladu sačlanom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda na internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm Rubrika I.22.. broj pakovanja mora odgovarati broju kontejnera, Rubrika 123.: navodi se identifikacija kontejnera i broj plombe. Rubrika I.26.. ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.27.. ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.28.. Vrste: odaberite između „<i>Bos taurus</i>“, „<i>Bison bison</i>“ ili „<i>Bubalus bubalis</i>“, prema potrebi. <i>Kategorija:</i> odaberite „<i>in vivo</i> dobiveni zamci“ <i>Identifikacijadonatora</i> mora odgovarati službenoj identifikaciji životinje. <i>Datum sakupljanja</i> mora se navesti u sledećem formatu: dd.mm.gggg. Odobreni broj tima: mora odgovarati timu za proizvodnju koji je embrione sakupio, obradio i skladištio; a koji je naveden u skladu sačlanom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda na internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm Dio II.: ⁽¹⁾ Prekrižiti nepotrebno. ⁽²⁾ ⁽²⁾ Samo treće zemlje na spisku u Prilogu I. Odluci 2006/168/EZ. ⁽³⁾ Samo timovi za proizvodnju embriona na popisu u skladu sa u skladu sačlanom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona govedana internet stranici Komisijehttp://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm ⁽⁴⁾ Samo centri za sakupljanje sjemena na popisu u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 2. Direktive 88/407/EEZ na internet stranicama Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/bovine/index_en.htm — Potpis i pečat moraju biti drugačije boje od boje štampe.
	Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima): Datum: Pečat Kvalifikacija i zvanje: Potpis:

Crna Gora

Embrioni domaćih životinja vrste goveda dobijeni *in vitro* sjemenom koje ne potiče iz zemalja Evropske unije

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci	1.1.		1.2. Referentni broj sertifikata		1.2a		
	Pošiljalac						
	Ime		1.3. Centralni nadležni organ				
	Adresa		1.4. Lokalni nadležni organ				
	Telefon						
	1.5.		1.6.				
	Primalac		Osoba dogovorna za pošiljku u Crnoj Gori				
	Ime		Ime				
	Adresa		Adresa				
	Poštanski br.		Poštanski br.				
Telefon		Telefon					
1.7. Država porijekla		1.8. Regija porijekla		1.9. Država odredišta		1.10. Regija odredišta	
Oznaka ISO		Oznaka		ISO oznaka		Oznaka	
1.11. Mjesto porijekla				1.12. Mjesto odredišta			
Naziv		Odobreni broj		Naziv			
Adresa				Adresa			
Naziv		Odobreni broj		Poštanski br.			
Adresa							
1.13. Mjesto utovara				1.14. Datum otpreme			
1.15. Transportno sredstvo				1.16. Ulazno granično inspekcijsko mjesto u Crnoj Gori			
Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐							
Kamion ☐ Ostalo ☐							
Identifikacija:				1.17.			
Upućivanje na dokumente							
1.18. Opis pošiljke						1.19. Tarifna oznaka (HS broj)	
						05 11 99 85	
						1.20. Količina	

1.21.		1.22. Broj paketa	
1.23. Broj kontejnera/broj plombe		1.24.	
1.25. Pošiljka sertifikovana za: Vještačkoosjemenjavanje			
1.26. Provoz kroz treću zemlju preko Crne Gore Treća zemlja ISO oznaka		1.27. Za uvoz ili ulazu u Crnu Goru	
1.28. Identifikacijapošiljke			
Vrsta (Naučni naziv) donatora	Rasa	Kategorija Identifikacija	Datum Datum zamrzavanja Broj odobrenja tima Količina

	Dio II: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referentni broj sertifikata	II.b.
		Ja, dolje potpisanj službeni veterinar.....potvrđujem:		
		II.1. Embrioni za izvoz:		
		II.1.1. sakupljeni su u zemlji izvoznici, koja je na bazi službenih nalaza:		
		II.1.1.1. bila slobodna od goveda kuge tijekom 12 mjeseci prije njihove proizvodnje;		
		(1) ili II.1.1.2. bila slobodna od bolesti slinavke i šapa i bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihove proizvodnje i vakcinacija protiv slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože nije sprovedeno tokom tog razdoblja.		
		(1) ili II.1.1.2.nije bila slobodna od bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom 12 mjeseci neposredno prije njihove proizvodnje i/ili je sprovedena vakcinacija protiv bolesti slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože tokom tog perioda, i:		
		— embrioni su proizvedeni bez probijanja jajane ovojnice (<i>zona pellucida</i>),		
		— embrioni su bili skladišteni u odobrenim uslovima tokom najmanje 30 dana neposredno nakon njihove proizvodnje,		
		— ženkedonatori potiču sa gazdinstava na kojem nijedna životinja nije bila vakcinisana protiv bolesti slinavke i šapa ili kvrgave kože u razdoblju od 30 dana prije sakupljanja i nijedna životinja vrsta prijemčiva na bolest nije pokazivala kliničke znakove slinavke i šapa ili bolesti kvrgave kože u periodu od 30 dana prije i najmanje 30 dana nakon jajnih ćelija.		
		II.1.2. proizveo ih je tim za proizvodnjuembriona (3):		
		— ispunjava uslove iz Priloga 1 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda;		
		— koji je obavio proizvodnju, obradu, skladištenje i prevoz embriona u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda;		
		— koji je najmanje dva puta godišnje podvrgnut inspekciji od strane službenog veterinar.		
		II.2. Jajne ćelije korišćene u proizvodnji embriona za izvoz sakupljene su i obrađene u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože tijekom 30 dana neposredno prije njihovog sakupljanja i sve do otpeme u Crnu Goru u slučaju svježih embriona, ili tokom 30 dana nakon sakupljanja u slučaju embriona koji podliježu obaveznom skladištenju od najmanje 30 dana u skladu sa tačkom II.1 .1.2.		
		II.3. Od trenutka sakupljanja jajanih ćelija do 30 dana nakon toga ili, u slučaju svježih embriona sve do dana njihovog otpremanja u Crnu Goru oni su bili skladišteni u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože.		
		II.4. Ženke donatori jajnih ćelija korištenih za proizvodnju embriona za izvoz:		
		II.4.1. su bile smještene tokom 30 dana neposredno prije sakupljanja jajanih ćelija u objektima smještenim u područjima oko kojih prema službenim nalazima u poluprečniku od najmanje 10 km nije bilo slučajeva bolesti slinavke i šapa, epizootske hemoragčne groznice, vezikularnog stomatitisa, groznice doline Rifta, pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože:		
		II.4.2. nijesu pokazivale bilo kakve kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja;		
		II.4.3.boravile su šest mjeseci neposredno prije sakupljanja na području države izvoznice u najviše dva stada:		
		— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od tuberkuloze,		
		— koja su prema službenim nalazima tokom tog vremena bila slobodna od bruceloze,		
		— koja su tokom prethodne tri godine bila slobodna od enzootske leukoze goveda ili u kojima nijedno govedo nije pokazivalo kliničke znakove enzootske leukoze goveda,		
		— u kojima ni jedno govedo tokom prethodnih 12 mjeseci nije pokazivalo znakove infektivnog rinotreheitisa goveda/ infektivnog pustuloznog vulvovaginitisa.		
		(1) ili (II.4.4. držane su u državi ili zoni slobodnoj od virusa bolesti plavog jezika najmanje 60 dana prije ili tokom sakupljanja jajanih ćelija)		
		(1) ili (II.4.4. držane su tokom sezonski slobodnog razdoblja ili zaštićene od vektora najmanje 60 dana prije i tokom sakupljanja jajanih ćelija, a embrioni su proizvedeni bez prodiranja u jajnu ovojnicu (<i>zona pellucida</i>), osim ako su ženke donatori podvrgnute serološkom testu za otkrivanje antitijelaprotiv virusa bolesti plavog jezika, sprovedenom u skladu sa Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za kopnene životinje OIE-a sa negativnim rezultatima, između 21. i 60. dana nakon sakupljanja i embrioniskladišteni najmanje 30 dana.)		
		(1) ili (II.4.4. podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje antitijela protiv virusa bolesti plavog jezika, sprovedenom u skladu sa Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za kopnene životinje OIE-a sa negativnim rezultatima, između 21. i 60. dana nakon sakupljanja i embrioniskladišteni najmanje 30 dana.)		
		(1) ili (II.4.4. podvrgnute su testu identifikacije uzročnika, provedenom u skladu s Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za		

	kopnene životinje OIE-a na uzorku krvi uzetom na dan sakupljanja ili na dan klanja sanegativnim rezultatom — a embrioni su bili proizvedeni, u posljednjem slučaju, bez prodiranja u jajnu ovojnicu.) II.5. Embrioni za izvoz dobijeni su <i>in vitro</i> oplodnjom uz primjenu sjemena koje potiče iz centara za sakupljanje ili skladištenje sjemena: (¹) ili (II.5.1. odobrenim u skladu sa članom 5. stavom 1. Direktive 88/407/EEZ i smještenim u državi članici Europske unije i sjeme uslove Pravilnika o uslovima za veterinarske organizacije za sakupljanje i skladištenje sjemena za vještačko osjemenjavanje goveda i stavljanje u promet.) (¹) ili (II.5.1. odobrenim u skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive 88/407/EEZ i smještenim u trećoj zemlji ili njezinom dijelu na Prilogu I. Provedbenoj odluci Komisije 2011/630/EU i sjeme ispunjava uvjete iz odjeljka A dijela 1. Priloga II. toj Odluci.) Napomene Dio II.: Rubrika 1.6.: Osoba odgovorna za pošiljku u EU, pa se rubrika ispunjava samo ako je certifikat za pošiljku u provožu. Rubrika I.11.: Mjesto porijekla mora odgovarati odobrenom timu za proizvodnju embriona iz kojeg se embrioni otpremaju u Crnu Goru i koji je na popisu u skladu sa članom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona goveda na internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm Rubrika I.22.: broj pakovanja mora odgovarati broju kontejnera, Rubrika 123.: navodi se identifikacija kontejnera i broj plombe. Rubrika I.26.: ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.27.: ispunjava se prema tome je li certifikat za provoz ili za uvoz Rubrika I.28.: Vrste: odaberite između „<i>Bos taurus</i>“, „<i>Bison bison</i>“ ili „<i>Bubalus bubalis</i>“, prema potrebi. <i>Kategorija:</i> odaberite „<i>in vitro</i> dobiveni zamci“ <i>Identifikacija</i> ženke mora odgovarati službenoj identifikaciji životinje. <i>Identifikacija</i> mužjaka mora odgovarati službenoj identifikaciji životinje. <i>Datum zamrzavanja</i> mora se navesti u sledećem formatu: dd.mm.gggg. Odobreni broj tima: mora odgovarati timu za proizvodnju koji je embrione sakupio, obradio i skladištio; a koji je naveden u skladu sa članom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona govedana internet stranici Komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm Dio II.: (¹) Prekrižiti nepotrebno. (²) (²) Samo treće zemlje na spisku u Prilogu I. Odluci 2006/168/EZ. (³) Samo timovi za proizvodnju embriona na popisu u skladu sa članom 6 stavom 2 Pravilnika o bližim uslovima za promet i uvoz embriona govedana internet stranici Komisije http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ove_bovine/ova_embryos_en.htm (⁴) Samo treće zemlje na popisu u Prilogu I Odluci 2006/168/EZ — Potpis i pečat moraju biti drugačije boje od boje štampe.
	Službeni veterinar Ime (velikim štampanim slovima): Datum: Pečat Kvalifikacija i zvanje: Potpis: